




DOJENJE | CIJ

Do 2025. godine, povećati stopu isključivog dojenja u prvih šest mjeseci starosti za najmanje 50%

ZAŠTO JE DOJENJE VAŽNO?

KORISTI OD DOJENJA

- 1 Bebe koje su hranjene isključivo majčinim mlijekom od rođenja tokom prvih šest mjeseci života dobiju najbolji početak
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6



Isključivo dojenje bebama obezbjeđuje **savršenu ishranu** i sve što one trebaju za zdrav rast i razvoj mozga



Zaštitu od respiratornih i dijarealnih bolesti i ostalih bolesti **opasnih po život**



Zaštitu od **gojaznosti i nezaraznih bolesti** kao što su astma i dijabetes

PREPORUČENE AKTIVNOSTI

OGRANIČITI REKLAMIRANJE ZAMJENA ZA MAJČINO MLJEKO

ŠTA? Značajno ograničiti reklamiranje zamjena za majčino mlijeko



KAKO? Jačati praćenje i izvršavanje propisa vezanih za Internacionalni Kod o marketingu zamjena za majčino mlijeko

PODRŽATI PLAĆENO PORODILJSKO ODSUSTVO

ŠTA? Podstaknuti žene da isključivo doje



KAKO? Osigurati obavezno plaćanje porodiljskog odsustva tokom šest mjeseci i primjenu politika koje ohrabruju žene da doje na radnom mjestu i na javnim mjestima.

RAZVIJATI ZDRAVSTVENI SISTEM

ŠTA? Obezbijediti bolnice i zdravstvene objekte osposobljene za podršku isključivom dojenju



KAKO? Jačati i institucionalizirati inicijativu „Bolnice prijatelji beba“ u zdravstvenom sistemu

PODRŽATI MAJKE

ŠTA? U zajednicama osigurati strategije za podršku savjetovalištima za isključivo dojenje za trudnice i dojilje



KAKO? Putem peer i grupnih savjetovanja za unaprijeđenje stope isključivog dojenja, uključujući implementaciju komunikacijske kampanje prilagođene lokalnom kontekstu.

OBIM PROBLEMA

Globalno, samo **38%** novorođenčadi isključivo doji.



Suboptimalno dojenje doprinosi pojavi smrtnosti kod **800.000** novorođenčadi godišnje.

